


A.



Ke'ng e sa Tšoa-neng Litšoa-ntšong Tsee?

Na le ka bolela hore na ke lintho life tse tharo tse sa tšoa-neng setšoa-ntšong sa A le sa B? Ngolang likarabo meleng e ka tlaase mona 'me le qetele litšoa-ntšo tse na ka ho li taka. NTLHA E THUSANG: Balang Exoda 28:9-12, 33, 36, 37.

1.

.....

2.

.....


3.

.....

4. Ke setšoa-ntšo sefe se nepa-hetseng, na ke se ka letsohong le letona kapa le letšehali?

.....

B.



SE KA TŠOHLOANG: Poleloa-na ee “ho halalela” e bolela'ng? Ke hobane'ng ha e le habohlo-koa hore barapeli ba Jehova ba halalele? U ka bontša joang hore u leka ho halalela? NTLHA E THUSANG: Balang 2 Bakori-nthe 7:1.

SE KA ETSOANG KE LELAPA: Kōpa e mong le e mong ka lapeng hore a etse lipatlisiso tsa hore na moprista ea phahameng oa Iserae-le o ne a phetha karolo efe. Ebe ka mor'a moo lea kopana 'me le buisana ka lintlha tseo le li hlokometseng. Ka mohlala, boikarabelo bo bong ba moprista ea phahameng e ne e le bofe? NTLHA E THUSANG: Balang Levitike 9:7; Deuteronoma 17:9-11. Ke'ng se bontšang hore Jesu Krete ke Moprista ea Phahameng ea molemohali? NTLHA E THUSANG: Balang Baheberu 4:14-16; 7:26-28; 9:11-14.